

Na osnovu člana 59 stav 10 Zakona o strancima ("Službeni list CG", broj 12/18),
Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

Pravilnik o sprovođenju postupka po zahtjevu za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva

*Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 72/2018
od 13.11.2018. godine, a stupio je na snagu 21.11.2018.*

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac zahtjeva za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva, obrazac zahtjeva za izdavanje putne isprave za lice bez državljanstva, bliži način sprovođenja postupka po zahtjevu za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva i obrazac putne isprave za lice bez državljanstva.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Obrazac zahtjeva za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva (Obrazac 1) sadrži nazive: "Crna Gora" i "Ministarstvo unutrašnjih poslova", naziv organizacione jedinice kojoj se zahtjev podnosi, broj i datum podnošenja zahtjeva, naziv: "ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE DA JE PODNOSILAC ZAHTJEVA LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA", broj zahtjeva u formatu bar kod zapisa; napomenu da se zahtjev popunjava čitko štampanim slovima i mjesta u koja se unose:

- podaci o podnosiocu zahtjeva (prezime i ime, rođeno prezime, ime oca, ime majke, datum rođenja, mjesto rođenja, pol, bračno stanje, obrazovanje i zanimanje);
- podaci o dužini i razlozima boravka podnosioca zahtjeva u Crnoj Gori (datum od kad boravi, adresa i razlozi boravka u Crnoj Gori, obrazovne ustanove koje je pohađao u Crnoj Gori, pravna i/ili fizička lica kod kojih je imao radni angažman u Crnoj Gori);
- podaci o drugim državama sa kojima podnosilac zahtjeva ima relevantnu vezu (mjesto i država porijekla, mjesto i država zaključenja braka, mjesto i država bivšeg uobičajenog boravka);
- podaci o članovima porodice podnosioca zahtjeva (ime i prezime, srodstvo, datum i država rođenja i državljanstvo, sadašnji boravak ili država bivšeg uobičajenog boravka);
- podaci o ispravama na osnovu kojih se može utvrditi identitet i drugim dokumentima koja podnosilac zahtjeva posjeduje (vrsta isprave odnosno dokumenta, broj i datum izdavanja, naziv države, odnosno organa koji je izdao ispravu odnosno dokument, rok važenja, original odnosno kopija);
- podaci o ispravama i drugim dokumentima članova porodice podnosioca zahtjeva (vrsta isprave odnosno dokumenta, broj i datum izdavanja, naziv države, odnosno organa koji je izdao ispravu odnosno dokument, rok važenja, original odnosno kopija);
- izjava podnosioca zahtjeva o razlozima nemanja državljanstva;
- ostali relevantni podaci;

- saglasnost podnosioca zahtjeva da organ koji vodi postupak razmjenjuje njegove lične podatke sa organima drugih država, međunarodnim i nevladinim organizacijama i razlozi za odbijanje davanja saglasnosti;

- potpis podnosioca zahtjeva.

Pored podataka iz stava 1 ovog člana, obrazac zahtjeva sadrži i napomenu da je podnosilac zahtjeva dužan da prilikom odgovora na pitanja pruži što više detalja, uključujući i sve bitne datume i da da potpune i istinite odgovore.

Član 4

Obrazac potvrde, koji se u skladu sa Zakonom o strancima, izdaje o podnijetom zahtjevu iz člana 3 ovog pravilnika (Obrazac 2) sadrži nazive: "Crna Gora" i "Ministarstvo unutrašnjih poslova", naziv organizacione jedinice koja izdaje potvrdu, broj i datum podnošenja zahtjeva, naziv: "POTVRDA", mjesto za fotografiju podnosioca zahtjeva dimenzija 32 x 41 mm i mjesta u koja se unose:

- podaci o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i datum rođenja);
- adresa boravka u Crnoj Gori;
- datum do kad potvrda važi;
- pečat i potpis ovlaštenog službenog lica.

Pored podataka iz stava 1 ovog člana potvrda sadrži i sljedeći tekst:

"Imalac ove potvrde je lice koje je podnijelo zahtjev za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva i ne smije biti protjerano iz Crne Gore do donošenja izvršne odluke po podnijetom zahtjevu. Imalac ove potvrde može na osnovu nje boraviti u Crnoj Gori i ostvarivati ostala prava koja mu pripadaju po zakonu."

Član 5

Obrazac zahtjeva za izdavanje putne isprave za lice bez državljanstva (Obrazac 3) sadrži nazive: "Crna Gora" i "Ministarstvo unutrašnjih poslova", naziv organizacione jedinice kojoj se zahtjev podnosi, broj i datum podnošenja zahtjeva, naziv: "ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE ZA LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA", broj zahtjeva u formatu bar kod zapisa; napomenu da se zahtjev popunjava čitko štampanim slovima i mjesta u koja se unose:

- podaci o podnosiocu zahtjeva (prezime i ime, rođeno prezime, ime oca, ime majke, datum rođenja, mjesto rođenja, pol i jedinstveni matični broj);
- podaci o adresi boravka u Crnoj Gori (adresa, mjesto i opština boravka);
- broj telefona podnosioca zahtjeva;
- ostali relevantni podaci;
- potpis podnosioca zahtjeva.

Član 6

Obrazac putne isprave za lice bez državljanstva pravougaonog je oblika, dimenzija 125 x 88 mm i sadrži koricu, jedan polikarbonatni list i 34 numerisane strane koje su prošivene specijalnim koncem.

Član 7

Korica obrasca putne isprave za lice bez državljanstva je smeđe boje i izrađena je od nefluorescentnog 120 g sigurnosnog papira, hemijski osjetljivog na kiseline, baze i druge organske reagense, koji sadrži vidljiva i nevidljiva UV vlakna.

Član 8

U obrascu putne isprave za lice bez državljanstva, na strani sa podacima, vrši se lasersko graviranje crnobijele fotografije lica kome se isprava izdaje, dimenzija 32 x 41 mm i lasersko graviranje svih drugih podataka na toj strani.

Član 9

Na prednjoj spoljnoj strani korice putne isprave za lice bez državljanstva nalaze se naziv: "CRNA GORA", Grb Crne Gore, naziv: "PUTNA ISPRAVA ZA LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA" i simbol elektronskog pasoša, koji su odštampani u tehnici zlatotiska (Obrazac 4).

Član 10

Na prednjoj unutrašnjoj strani korice putne isprave za lice bez državljanstva, u zadnjem planu, nalazi se stilizovana karta Evrope na kojoj je bijelom bojom označena teritorija Crne Gore, a u prednjem planu nalazi se naziv: "Crna Gora", stilizovana površina Crne Gore unutar koje je zastava Crne Gore, oznaka "MNE" i zaštitni elemenat u obliku stilizovanog ćemera (ukrasni kaiš ženske crnogorske narodne nošnje) (Obrazac 5).

Član 11

Prva strana putne isprave za lice bez državljanstva koja nije numerisana, sadrži naziv: "CRNA GORA", Grb Crne Gore i naziv: "PUTNA ISPRAVA ZA LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA" (Obrazac 6).

Član 12

Druga strana putne isprave za lice bez državljanstva (strana sa podacima), koja nije numerisana, izrađena je od višeslojnog polikarbonata sa ugrađenim zaštitnim elementima i sadrži beskontaktni čip. Na površini polikarbonata, u zadnjem planu, izgravirane su granice Crne Gore duž kojih je mikrotekстом ispisan naziv: "Crna Gora", oznaka "MNE" i Grb Crne Gore. Na strani sa podacima nalazi se: mašinski čitljiv dio u koji se unose podaci, u skladu sa standardima za mašinski čitljive dokumente i posebnim propisom, naziv: "Putna isprava za lice bez državljanstva", Grb Crne Gore, oznaka elektronskog pasoša, naziv: "Crna Gora" i mjesta za: vrstu, kod države izdavanja i broj putne isprave. U gornjem desnom uglu strane nalazi se aplikacija u obliku stilizovane teritorije Crne Gore, odštampana optički varijabilnim mastilom koje se prelijeva u dvije boje, zelenu i crvenu. U lijevom dijelu strane je mjesto za fotografiju, dimenzija 32 x 41 mm, a sa desne strane fotografije nalazi se optički varijabilni sigurnosni element (kinegram), sa motivima kontura karte Crne Gore, Grb Crne Gore i oznaka "MNE". U donjem dijelu nalazi se ovalni zaštitni element posebne strukture (MLI), a sa desne strane fotografije su mjesta za: prezime, ime, datum rođenja, jedinstveni matični broj, pol, mjesto rođenja, datum izdavanja, naziv organa koji je izdao putnu ispravu, datum važenja i potpis (Obrazac 7).

Strana iz stava 1 ovog člana štampana je u tri izvedene pastelne boje plave, zelene i smeđe sa ugrađenim zaštitnim elementima.

Član 13

Unutrašnje strane obrasca putne isprave za lice bez državljanstva, koje su numerisane izrađene su od nefluorescentnog 90 g sigurnosnog papira, hemijski osjetljivog na kiseline, baze i druge organske reagense, koji sadrži vidljiva i nevidljiva UV vlakna u tri izvedene pastelne boje, plave, zelene i smeđe, sa ugrađenim zaštitnim elementima, kao i ornament sa Grbom Crne Gore, stilizovanu teritoriju Crne Gore, serijski broj putne isprave koji je laserski utisnut, vodeni žig u obliku Grba Crne Gore i teritorije Crne Gore i u, zadnjem planu, stilizovani motiv kome je osnova detalj sa muške crnogorske narodne nošnje ("toke").

Numerisane strane od broja 3 do broja 33, sadrže naziv: "VIZE" i naziv: "Konvencija od 28. septembra 1954" (Obrazac 8).

Posljednja numerisana 34. strana, sadrži tekst: "Ova putna isprava sadrži osjetljivu elektroniku. Da bi izbjegli oštećenja molimo da se ista ne savija, prelama, izlaže visokoj temperaturi ili velikoj vlažnosti" (Obrazac 9).

Numerisane strane povezane su UV reaktivnim koncem, koji sadrži tri boje, vidljive pod običnom svjetlošću i dvije fluorescentne boje, vidljive pod UV svjetlošću.

Član 14

Zadnja unutrašnja strana korice putne isprave za lice bez državljanstva sadrži tekst: "Ova isprava je izdata da bi se nosiocu dao putni dokument koji može služiti kao zamjena za nacionalnu putnu ispravu. Ona ne prejudicira i ne utiče na državljanstvo nosioca isprave. Nosilac ima pravo da se vrati u Crnu Goru u roku važenja isprave. U slučaju nastanjenja u nekoj drugoj zemlji, a za potrebe putovanja, nosilac isprave podnosi zahtjev za izdavanje nove isprave nadležnom organu u zemlji novog boravišta" i tekst: "Ova putna isprava je vlasništvo Crne Gore. Ona sadrži 34 strane". U zadnjem planu nalazi se ornament sa Grbom Crne Gore i stilizovana teritorija Crne Gore, a u donjem dijelu je zaštitni štampani motiv - dio sa ćemera, ispod kojeg je laserski utisnut serijski broj putne isprave (Obrazac 10).

Član 15

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 3 ovog pravilnika, poziva podnosioca zahtjeva radi obavljanja razgovora u cilju pribavljanja dodatnih izjašnjenja na okolnosti i činjenice koje je naveo u zahtjevu.

Član 16

Tokom sprovođenja postupka po zahtjevu iz člana 3 ovog pravilnika Ministarstvo, u skladu sa Zakonom o strancima, može pribavljati dokumenta ili druge isprave radi odlučivanja po zahtjevu od organa drugih država, preko organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, na osnovu zaključenih bilateralnih sporazuma i preko Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), odnosno drugih međunarodnih ili nevladinih organizacija.

Član 17

U postupku po zahtjevu iz člana 3 ovog pravilnika posebno će se voditi računa o interesima maloljetnih stranaca i maloljetnih stranaca bez pratnje, o čemu Ministarstvo pribavlja mišljenje nadležnog centra za socijalni rad.

Član 18

Obrasci br. 1 do 10 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o izgledu i sadržaju obrasca posebne identifikacione isprave, obrascu putnog lista za strance, obrascu i bližem načinu izdavanja putne isprave za lice bez državljanstva ("Službeni list CG", broj 22/15), koje se odnose na bliži način izdavanja, obrazac zahtjeva za izdavanje i obrazac putne isprave za lice bez državljanstva.

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

01 Broj: 064/18-58456/2

Podgorica, 7. novembra 2018. godine

Ministar,
Mevludin Nuhodžić, s.r.

Obrazac 1
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE DA JE PODNOSILAC ZAHTJEVA
LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA

Zahtjev se popunjava čitko štampanim slovima

BARCODE

Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Područna jedinica / Filijala _____

Broj: _____

Datum podnošenja zahtjeva _____ **godine**

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE DA JE PODNOSILAC ZAHTJEVA LICE BEZ
DRŽAVLJANSTVA

Podaci o podnosiocu zahtjeva

1. Prezime i ime: _____

2. Rođeno prezime: _____

3. Ime oca: _____

4. Ime majke: _____

5. Datum rođenja (dan, mjesec, godina): ____ / ____ / ____

6. Mjesto rođenja (država, grad): _____

7. Pol: _____

8. Bračno stanje: oženjen/udata neoženjen/neudata; vanbračna veza; razveden/a;
udovac/udovica; oženjen/udata ali ne žive zajedno;

9. Obrazovanje:

a) osnovna škola (od/do, u godinama) _____; mjesto: _____

b) srednja škola (od/do, u godinama) _____; mjesto: _____

c) univerzitet/kurs: _____

vrijeme pohađanja: _____

naziv i nivo stručne kvalifikacije: _____

10. Zanimanje: _____

Podaci o dužini i razlozima boravka podnosioca zahtjeva u Crnoj Gori

11. Datum od kad boravi u Crnoj Gori:

12. Adresa boravka u Crnoj Gori: _____

13. Razlozi boravka u Crnoj Gori: _____

14. Obrazovne ustanove koje je pohađao u Crnoj Gori:

15. Pravna i/ili fizička lica kod kojih je imao radni angažman u Crnoj Gori:

Podaci o dugim državama sa kojima podnosilac zahtjeva ima relevantnu vezu

16. Mjesto i država porijekla: _____

17. Mjesto i država zaključenja braka: _____

18. Mjesto i država bivšeg uobičajenog boravka: _____

Podaci o članovima porodice podnosioca zahtjeva

19. Članovi porodice:

Ime i prezime	Srodstvo	Datum i država rođenja	Državljanstvo	Sadašnji boravak	Država bivšeg uobičajenog boravka

Podaci o ispravama i drugim dokumentima članova porodice podnosioca zahtjeva na osnovu kojih se može utvrditi identitet i drugim dokumentima koja podnosilac zahtjeva posjeduje

20. Isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet i druga dokumenta koja podnosilac zahtjeva posjeduje:

Vrsta isprave/dokumenta	Broj	Datum izdavanja	Naziv države/organa koji je izdao ispravu/dokument	Rok važenja	Original / kopija

Podaci o ispravama i drugim dokumentima članova porodice podnosioca zahtjeva

21. Isprave/dokumenta članova porodice podnosioca zahtjeva:

Vrsta isprave/dokumenta	Broj	Datum izdavanja	Naziv države/organa koji je izdao ispravu/dokument	Rok važenja	Original / kopija

Izjava podnosioca zahtjeva o razlozima nemanja državljanstva i ostali relevantni podaci

22. Izjava podnosiocima zahtjeva o razlozima nemanja državljanstva:

23. Ostali relevantni podaci:

**OBRAZAC POTVRDE O PODNIJETOM ZAHTJEVU ZA UTVRĐIVANJE DA JE
PODNOŠILAC ZAHTJEVA LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA**

Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Područna jedinica / Filijala _____

Broj: _____

Datum podnošenja zahtjeva _____ godine

POTVRDA

Ime: _____

Prezime: _____

Datum rođenja: _____

Adresa boravka u Crnoj Gori:

Datum do kad potvrda važi: _____

Imalac ove potvrde je lice koje je podnijelo zahtjev za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva i ne smije biti protjerano iz Crne Gore do donošenja izvršne odluke po podnijetom zahtjevu. Imalac ove potvrde može na osnovu nje boraviti u Crnoj Gori i ostvarivati ostala prava koja mu pripadaju po zakonu.

M.P.

Potpis ovlašćenog službenog lica

**OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE ZA LICE BEZ
DRŽAVLJANSTVA**

Zahtjev se popunjava čitko štampanim slovima

BARCODE

Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Područna jedinica / Filijala _____

Broj: _____
Datum podnošenja zahtjeva _____ godine

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE ZA LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA

Podaci o podnosiocu zahtjeva

1. Prezime i ime: _____
2. Rođeno prezime: _____
3. Ime oca: _____
4. Ime majke: _____
5. Datum rođenja (dan, mjesec, godina): ____ / ____ / ____
6. Mjesto rođenja (država, grad): _____
7. Pol: _____
8. Jedinstveni matični broj: _____

Podaci o adresi boravka u Crnoj Gori

9. Adresa boravka u Crnoj Gori: _____
10. Mjesto boravka u Crnoj Gori: _____
11. Opština boravka u Crnoj Gori: _____
12. Broj telefona podnosioca zahtjeva: _____
13. Ostali relevantni podaci: _____

Potpis podnosioca zahtjeva

Obrazac 4

Prednja spoljna strana korice putne isprave za lice bez državljanstva

CRNA GORA
MONTENEGRO



PUTNA ISPRAVA
ZA LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA
TRAVEL DOCUMENT
FOR STATELESS PERSON



Prednja unutrašnja strana korice putne isprave za lice bez državljanstva



Prva strana putne isprave za lice bez državljanstva koja nije numerisana



Obrazac 7

Druga strana putne isprave za lice bez državljanstva koja nije numerisana

The image shows a blank form for the back of a Montenegrin travel document for stateless persons. The form is titled "Crna Gora · Montenegro · Monténégro" and contains several fields for personal and identification data. The form is printed on a light-colored background with a subtle pattern of red and green lines. The fields are arranged in a grid-like fashion, with labels in three languages: Montenegrin, English, and French. The form includes a coat of arms on the left and a map of Montenegro on the right. The text "MNE" is printed in large letters on the right side of the form.

Crna Gora · Montenegro · Monténégro

Vrsta/Type Kod države izdavanja/Country code/ Code du pays émetteur Broj putne isprave/Travel document no./N° du document de voyage

Putna isprava za lice bez državljanstva
Travel document for stateless person

Prezime/Surname/Nom

Ime/Given names/Prénoms

Datum rođenja/Date of birth/Date de naissance

Jedinstveni matični broj/Personal no./N° personnel

Pol/Sex/Sexe

Mjesto rođenja/Place of birth/Lieu de naissance

Datum izdavanja/Date of issue/ Date de délivrance

Organ izdavanja/Issuing authority/Autorité

Datum važenja/Date of expiry/ Date d'expiration


Potpis/Signature/Signature

MNE

Numerisane strane putne isprave za lice bez državljanstva od broja 3 do broja 33



Posljednja 34. strana putne isprave za lice bez državljanstva



Zadnja unutrašnja strana korice putne isprave za lice bez državljanstva

Ova isprava je izdata da bi se nosiocu dao putni dokument koji može služiti kao zamjena za nacionalnu putnu ispravu. Ona ne prejudicira i ne utiče na državljanstvo nosioca isprave.

Nosilac ima pravo da se vrati u Crnu Goru u roku važenja isprave. U slučaju nastanjenja u nekoj drugoj zemlji, a za potrebe putovanja, nosilac isprave podnosi zahtjev za izdavanje nove isprave nadležnom organu u zemlji novog boravišta.

This document is issued to provide the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It does not prejudice and in no way affects the holder's nationality.

The holder has the right to return to Montenegro during the document validity period. If the holder establishes residence in another country, he/she must - for purposes of travel - apply for a new document to competent authority in the country of new residence.

Ova putna isprava je vlasništvo Crne Gore.

Ona sadrži 34 strane.

This travel document is the property of Montenegro.

It contains 34 pages.



CRNA GORA